WICIPEDIA

Sindhi

Sindhi yw'r iaith frodorol a siaredir yn rhanbarth Sindh yn ne-ddwyrain Pacistan, i'r dwyrain o afon Indus, a rhan o ogledd-orllewin talaith Gujarat yn India.

Mae Sindhi yn iaith Indo-Ariaidd sy'n perthyn i uwch-deulu'r ieithoedd Indo-Iraneg yn yr ieithoedd Indo-Ewropeaidd.

*Eginyn erthygl sydd uchod am **iaith**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindhi&action=edit).*

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindhi&oldid=5524181"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mehefin 2018, am 16:40.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.